

Oglas, priopšlana i.d. tiskaju i računaju se na temelju običnog cienika ili po dogovoru.

Novca — predbrojbu, oglase itd. saj je se napuštanom ili počelo sicom post. štedionice u Beču na administraciju lista u Puli.

Kod narudžbe valja točno označiti ime, prezime i najbolju poštiju predbrojnika.

Teka list na vrijeme ne primi, neka to javi odgovarajuću u otvoreni pismu, za koji se plaće poštura, ako se izvana napiše »Reklamacija«.

Cekovnog računa br. 837.849.

Telefon tiskare br. 38.

Odgovorni urednik i izdavatelj Jerko J. Mahulja.

U nakladi tiskare Leginja i dr. u Puli ulica Giulia 1.

Izlazi svakog četvrtka o podne.

Netiskani dopisi se ne vraćaju n e p o d p i s a n i n e t i s k a , a n e f r a n k i r a n i n e p r i m a j u .

Predplata se poštarnom stoji 10 K u obć. } 5 K za ecijake } n a g o d i n a ili K 5 —, odnosno K 2-50 na pol godine.

Izvan carevine više poštara. Plaća i utuđuje se u Puli.

Pojetini broj stoji 10 h. Zadostali zo h., kol u Puli tol izvan iste.

Uredništvo i uprava nalazi se u »Tiskari Leginja i dr. Vl. Giulia br. 1 kamo neka a naslovjuju svapismajpredpat

# NAŠA SLOGA

Poučni, gospodarski i politički list.

„Slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvaru.“ Naroda poslovika.

Post. br. Pr. 33/12.

O D L U K A.

U Ime Njegova Veličanstva Cara! C. k. Okružni kao tiskovni Sud u Rovinju vježajući o predlogu mjestnog c. k. Državnog Odjeljstva dd. 22. 6. 12 Sa. 31/12-je

sudio  
Sadržaj odlokova u članku „Nedjeljena lopovišnina, od riječi „Pero nam zastave“ do riječi „razviliti istruge“ uvrišenom u tjedniku „Naša Sloga“ br. 25 od 20. lipnja 1912 tvori objektivni učin prestupki predviđenog u § 300 k. z.; potvrđuje se izvršena zapljena, zabranjuje se daljnje širenje spomenutog tiskopisa naredjujući uhištenje primjeraka zaplijenjenih i objelodanje stvari nastoje se dražili druge na mrtvju i prozir proti c. k. poreznom uredu u Puli te njemu dodjeljene osobama.

C. k. Okružni sud, odluč. V.  
U Rovinju, dne 23. junu 1912.

Covaz m. p.

manje ratoborne stranke ili pobacaše oružje ili ga sakriše.

U 15—20 dana nakon vladine izjave stalo se najprije raditi u vojnom odboru, pa u zastupničkoj kući upravo parnom silom. U dugotrajnim sjednicama u vojnom odboru i u zastupničkoj kući razpravljane su i prilijevane vojne reforme tako brzo i tako naglo, da se tomu valjda nije ni srama vlasta nadala.

Kako već javljam u prošlim brojevima ovoga lista, služit će od sada 80 po sto vojnika monarkije samo dve godine, dokim će preostalih dvadeset postotaka služiti tri i četiri godine. Tri godine služiti će svi pripadnici konjaničkih pukovnija i neznačni broj pjesadije, dokim će pripadnici ratne mornarice i nadalje služiti četiri godine.

Proti četiri godišnjoj službi mornara kod rutne mornarice govorili su innog i žestoko zastupnici južnih zemalja iztečnu veliku nepravdu, koja se time nanaša našim pokrojnim na jugu. Nu uzaludno bijahu svi govor, sve grožnje i svaki dokazi, vlasta, dotično ratno ministarstvo ostalo je kod svog zahtjeva znajući da ima za sebe velike stranke parlamenta i oslanjavajuće se na jur prihvaćeni zakon u Budimpešti, na kojem zakonu se ne smije niti piknje mijenjati.

Mi smo u posljednjem broju priobčili zahtjeve naših zastupnika, koji bi imali služiti kano odsteta našim vojnicima ratne mornarice za četirigodišnju službu kod mornarica. Naši se zastupnici nadaju, da će većina zastupničke kuće privoliti na te opravdane zahtjeve i tako zakonom prisiliti vlastu, da ih onda takodje provadja ili vrši.

Na dokaze i prigovore naših zastupnika proti četiri godišnjoj službi kod ratne mornarice, odgovorio je ministar za zemaljsku obranu, da ratna mornarica mora uzimati kao vojne obvezanike u prvom redu najposobnije ljude, koju su priviknuli moru. Neizvediv je predlog, da se ljudi iz svih krajobra monarkije prema nekom razmjeru unovajuću za mornaricu, jer se u ozbiljnom slučaju ne bi lako mogli povratiti pod oružje ovi ljudi iz udaljenih krajeva monarhije. Da međutim kasniji povratak pomorske momčadi u njihovu gradjanskom stanju ne bude tako osjetljiv, obratila se pomorska uprava na odnosna sredstva mesta u svetu, da se u buduće obvezbidi materijalna pomoć ne samo podčasnicima nego takodje momčadi bez čina.

Spomenuvši pogodnosti, što ih vojna uprava pruža sa dopustima u doba želje, kada i kod vježba u oružju, ministar je na pekon umolio kuću, da prima obrambenu reformu.

## Prvremenii proračun.

U sjednici od četvrtka, nakon što bijaše prihvadena osnova za zemaljsku obranu — presio se je odmah na raspravu vlastne osnove o privremenom proračunu. Ta je rasprava prekinuta radi sokolske svečanosti u Pragu i radi blagdanu, te će

rečenosti u Pragu i radi blagdana, te će nastaviti i valjda svršiti u utrak ili

Radi se, kano obično pred ljetnim praznicima punom parom, te ce sjegurno zadnjih dana zastupnička kuća primiti mnogo manje važnih zakonskih osnova i predloga.

Ljetni praznici imali bi započeti već 6. ili 7. jula, te će trajati tamo do polovice oktobra. Mjeseca septembra imale bi se sastati delegacije i većina zemaljskih sabora.

iz Rubeši, Josip Puž iz Puzi i Frane Prime iz Jurdani 62; po 20 K Jugo Fra- ne iz Brnasi, Anton Mihelić iz Brnasi 26 i Josip Grgurina iz V. Brugda 111.

Pod odio D sa iznosom od K 100 do- prinešenih sa strane občine Kastav i ove gospodarske zadruge bilo je određeno 15

nagrada i to dobije po 10 K Benja Jelen- je iz Marčelj 124, Crnjaric Josip iz Jurdani 23,

Sirola Mate iz Sroki 101, Kinkela Fran- iz Zvoneće 15 i Marčelja Marija iz Mar- delj 16, a po 5 kruna dobije Host Josip iz Marčelj 99, Valenčić Antun iz Blatčić 88, Mulac Ivan iz Zameta 3, Šrdoč Vinko iz Šrdoči 21, Srok Josip iz Sroki 62, Ružič Andre iz Spintići 57, Marčelja Mate iz Marčelj 60, Afrič Josip iz V. Brugda 62, Srok Ivan iz Sroki 40 i Ružič Josip iz Marčelj 61.

Na izložbu je bilo dopunjano u svemu 132 komada goveda i to: 4 bik, 62 krave, junica ili telica 66 komada.

Ši strane povjerenstva opaža se, da je današnja izložba bila mnogo bolje zastupana i posjećena nego li ona prije dvije godine, koli u broju goveda toliko u kakvoći istih.

Opala se nadalje, da imade znatni broj debro uzgojenih mlilječnih krava, nu na- suprot opaža se, pomanjkanje uzgajanja mlilječ bikova.

Moglo se je vidjeti znatno poboljšanje kod junica i telica, kojih je bio na izložbu privredni ljeplji broj i uvidja se po- voljni uzgoj budi na broju koli i na vrsti- sti istih.

Povjerenstvo preporuča slavuom gospodarskom pokrajinskog Vijeću, da bi u okružje ove zadruge izvošlo dati dovoljno broj naskočnih bikova, obzirom na veliki nadzornika; sa strane zemaljskog kulturnog odbora gosp. dr. Ivan Čećović, ravnatelj pokrajinskog gospodarskog zavoda; sa strane c. k. Namjestničta gosp. Aleksander Staubinger, c. k. nadzornik živino- gojstva; od gospodarske zadruge u Kastvu Šrdoč Mate i Brnčić Mate, odbornici predmet: Predjelna izložba za okružje gospodarske zadruge u Kastvu.

Prisutni: Sa strane pokrajinskog gospodarskog Vijeća gosp. Ivan Čećović, za

maljski veterinar; sa strane zemaljskog odbora gosp. dr. Ivan Čećović, ravnatelj pokrajinskog gospodarskog zavoda; sa strane c. k. Namjestničta gosp. Aleksander Staubinger, c. k. nadzornik živino- gojstva; od gospodarske zadruge u Kastvu Šrdoč Mate i Brnčić Mate, odbornici predmet: Predjelna izložba za okružje gospodarske zadruge u Kastvu.

Prijetni su nadalje: sa strane gospodarske zadruge gosp. Ivan Čećović, za

okružje ove zadruge izvošlo dati dovoljno broj naskočnih bikova, obzirom na veliki nadzornika; sa strane pokrajinskog gospo-

darskog Vijeća gosp. Anton Fontan, tajnik gospodarske zadruge.

Prijetni su nadalje: sa strane gospodarske zadruge gosp. Ivan Čećović, za

okružje ove zadruge izvošlo dati dovoljno broj naskočnih bikova, obzirom na veliki nadzornika; sa strane pokrajinskog gospo-

darskog Vijeća gosp. Anton Fontan, tajnik gospodarske zadruge.

Pregledav rečeno povjerenstvo svu do-

vedena goveda i izabav izmedu istih po-

najbolje, doslo je do slijedećeg razdjeljenja i nagradivanja:

U pod odjelu A nije bilo dopunjano ni

jakog biku niti bičiću, kojeg bi se bilo moglo nagraditi, te se to stoga sa iznosom

od odjela A opredjeli 2 treće nagrade,

svaka po K 35 — i 3 četvrtne nagrade po

K 20 — u pod odjelu C.

Nagrade pod odjela B bile su podje- ljenje i to:

Po 50 K Mate Matetić iz Sarsoni 113; (u Bitomečah: Kuković) i g. Staubinger

po 30 K Ivan Šrola iz Sarsoni i Josip

nosli su potrebito, da svoj službeni polo-

židjeni iz Brnasi 1; po 25 K Frane

tajzornice u tajžanskom jeziku, kao stu-

benci jedne pokrajine, koja je prethodno

zavestna i u kraju kao Kastav, gdje je

narod cijele one obecne izključivo hrvats-

ke jezika. Bito je znato i tu od

to 60 K Ivan Čećović iz Sarsoni; po

35 K Marija Jardas iz Baniče, Josip Fran-

čić. Podpisano te gospode.

# Pogled po Primorju.

## Puljsko-rovinjski kotar:

Proslava narodnog blagdana u Puli. U nedjelju sv. u crkvi Narodnog Doma. Poticajem ovdušenje podružnice Družbe sv. Cirila i Metoda za Istru bili će u nedjelju dne 7. jula 1912 u vrtu Narodnog Doma veliki koncert uz sudjelovanje svih slavenskih društava u Puli u proslavu Narodnog blagdana u korist hrvatskih škola u Puli.

Početak je od 5 sati po podne pa do ponoci; ulaznina 50 para; koncertirat će se i kr. ratne mornarice.

Kod svake prilike kad god se radilo o našoj miloj materinskoj rici, podavao je naš narod veliku važnost toj potrebi u Puli — našim školama — čime je dokazao svoju budnu svest i žarku ljubav do napredka i prosvjete u svom materinom jeziku. Nema dvojbe, da će to pokazati i u nedjelju svojim velikim brojem kod proslave Narodnog blagdana u slavu naših prvih prosvjetitelja Sv. Cirila i Metoda, koji su pred više od tisuću godina naučili naš narod u njegovom materinskom jeziku, pisali slavenske knjige i širili svetu nauku napredka i prosvjete u narodnom jeziku. Od njihova doba smo neprstance sapinju nas okovili protivnika, koji nam krate i svakojako prieče naš razvitak u svojem narodnom jeziku, ali je naš narod sve do danas uza sve protivstvne vlastodržace junački izdržao borbu za narodni obstanak i materinsku ried.

Ako ta borba još nije prestala, to nam mora biti još većim poticalom u borbi do konačne pobjede naših narodnih idea, a koji će nam se ostvariti jedino kad budemo zadovoljni čistom i pravom narodnom prosvjetom, koju ćemo postići samo brižnim njegovanjem materinske rici. Da pak duboko osjećamo tu težnju, ne smijemo propustiti ni proslave Narodnog blagdana u nedjelju dne 7. t. m., da dostojno proslavimo spomen na prosvjetitelje svih Slavena, naše apostole sv. Cirila i Metoda.

Izbac zemaljskog zastupnika u Puli. Po privatnim vjestima mi smo javili u zadnjem broju, da bi se novi izbor zemaljskog zastupnika za treći izborni kotar grada Pule imao obaviti dne 28. t. m. Sada pak čitamo u nekim novinama, da će taj izbor biti 1. oktobra t. g. Tu vesi bilježimo kana kronicari, dok službeno o tome do sada nije još ništa određeno.

Vrlo simptomatično. Ovih dana premjenjen je službeno u Volosko kancelista na sudu u Vodnjanu g. Egidij Dongelli, koji tamo dugo godinu bezprikorno služi a uvezano je i domaćina. Taj premjestoj je vrlo simptomatičan. G. Dongelli je iz Vodnjana, ali ima u ocima talijanske italijanske kamorre (činovničke i gradjanske) te neoprostivo pogrešku što lično govoriti i pise hrvatski i nije neprijatelj našeg jezika, dapaće se rado njime služi, a uz to vrlo ljudi naši zapušteni narod, koga je u Vodnjani bratski svakom zgodom suratlo i upućivao. Sve to je bilo zazorovo službeno i neslužbenoj kamorri, te mora zada seliti iz rodнog mesta. S njime odlazi iz Vodnjana jedini činovnik na sudu, koji je poznavao hrvatski jezik.

G. Dongelli neka pregori i tu žrtvu kao što je znao pregorili i druge, te nek bude uvjeren, da će u novoj postojbini naći dovoljno utjeha za taj kamorin udarac, tim više, što će u Voloskoj naći iskrenih drugova i prijatelja, koji će ga brzo obljubiti, što njegova cestost i zasluzuje, a na što upozorujemo tamošnje rodoljube.

Jedan u zatvoru. Prošloga tjedna bio je zatvoren u savezu sa kradnjom i prevarama na občini puljskoj Lodovico Seiler, inkasator stanaričkog novčića, plina i vode.

Novi upravitelj policije. Sa prim

cije novoimenovani za to mjesto g. dr. Milekus, na mjesto g. Ostia, koji je premjesten u Trst.

Litvanski delegat i njegov pečat. Mi smo nedavno na ovom mjestu upozorili vladinog povjerenika za občinu Pula presvj. g. barunu Gorizuttiu na litvanskog delegata Blaža Garbina i rekli kako nije častno po g. barunu, da imade za svog konfidenta jednog Blaža Garbina, koji je mogao biti konfident samu jednu kamoru. Ta naša opomena ostala je bez uspešna, jer Blaž Garbin još vrši službu delegata u Litvani i ponosno se podpisuje uz pečat, na kojem je *sejeda sa pet trakova* a oko nje napis „Delegazione Comunale di Lisiagnano“.

Gosp. barun Grizzuti u sve to opamo ovo: uz ovaku zvezdu držali bismo ispod narodne časti da bi se postavio hrvatski napis, pak da se uz takav još podpisuje jedan Blaž Garbin; a drugo vrlo nepovoljno mnenje o Vama napustuje naš narod ovde, dok imate za konfidenta jednoga Blaža Garbina.

## Voloski kotar:

Narodna Zajednica za Istru u Voloskom Opštini uredila je po malo svoje poslovanje te se može svakotin na nju obogititi za bito kakove informacije. Društvena se pisarna nalazi za sada u „Villi Dalibor“, a upravitelj kancelarije se nalazi u uredu svakog dan od 4 i pol do 6 i pol sati.

Poslovni odbor centralnog odbora imao je redovito svoju sjednicu svakog četvrtka od 5 do 6 sati popodne, jedino prvič četvrtka u mjesecu od 4 do 5 sati.

Cijeli se centralni odbor (koji sastoji od 30 članova) sastaja redovito na sjednicu svakog prvič četvrtka u mjesecu od 4 do 5 sati popodne i to za sada u velikoj dvorani Narod. Doma u Voloskom.

„Pučka knjižnica“ u Voloskom, koja se nalazi u prostorijama društva „Bratstvo“ (Nat. Dom I. pod), imade sada 98 članova i to 45 muških i 58 ženskih.

Broj članova narasao je u prošlom mjesecu (juniju) za 9 njih i to 4 muških i 5 ženskih.

Od ovih 98 članova izposudilo je u mjesecu juniju njih 60 (i to 21 muški i 39 ženskih) svega 164 knjige (42 više nego u mjesecu maju) Čitaoci bijuhu većinom mladići i djevojke od 15 do 20 godina i to iz Voloskoga, Opatije, Matulja, Frančića i Mihotića.

Knjižnica je otvorena svake nedjelje od 9 i pol do 11 sati. Za svaku se knjigu plaća 4 silita. Knjigu može izposuditi svatko, tko se upiše i plati za to 10 silita.

Kot. bolesnička blagajna u Voloskom obdržavala je u nedjelju dne 23. junija od 10 do 12. sati ogovodnju glavnou skupštinu, na koju je pristupio veliki broj delegata. Skupštinom je ravnalo dosadanji predsjednik g. dr. M. Trinajstić, koji je u ime upravnog odbora podao obširni izvještaj o poslovanju kroz ovu zadnju društvenu godinu, poregnuo za računima prijašnjih godina i na temelju statičkih dokazao, da ova godina ne zaštoje za prvašnjim ni u cemu. Osvrnu se na prigovore i podvate osobito sa protivnike strane te je nastojao pobiti te prigovore.

U ime revisionalnog odbora izvjestio je g. dr. Janečić te izjavio, da je taj odbor pregledao sve račune i našao ih u potpunom redu te predlaže, da ih skupština dobri i dade odboru absolutorij.

Razvila se zatim prilično živa debata o djelovanju blagajne, o izvještaju odbora te osobito o prigovorima sa raznimi stranama. Pozivalo se na odgovornost upravnog odbora, a i revisionalni, osobito prisutnoga člana tog odbora socijalistu g. Jakovcu, koji je kusao sebe i svega druga Skolku

Skupština je glasovala absolutorij prijašnjoj upravi a zatim se je izabralo novu upravu i to najprije upravni odbor, zatim revizionalni i napokon obranički sud.

Jednoglasno bili su izabrani u te odbore članovi, koji su bili kandidirani dogovorno od svih delegata iz čitavog kotara.

Iza toga prešlo se je na eventualiju ili na moždine predloge i pripomke.

Kod toga se je prijavilo za rječ više govornika, koji su više toga predložili i preporučili novom odboru. Najvažniji je svakako zaključak, da se svaka tri mjeseca drži po jedna izvanredna skupština i tako svaku važniju stvar zajedno sa delegatima riješi. Tako će imati delegati prilike, da iznesu na skupštini želje i priče svojih izbornika a i odbor će imati manje odgovornosti za svoje čine, ako ih bude sporazumno s delegatima provodio. Opazilo se, da imadu društvena pravila više manjekosti, koje će trebiti popraviti. Uopće će se morati kojesta promjeniti i poboljšati u poslovanju ove bolestičke blagajne.

Koliko naknadno dozajemo, konstituirao se je upravni odbor ove kotarske blagajne ovako: predsjednik g. Nikodem Gržetić, namještenik kod dioničkog društva „Quarnero“ u Voloskom, podpredsjednik g. Milan Kundić, trgovac i posjednik, odbornici su ovi: Petar Mandić, trgovac, Ivan Ivaničić, profesor, Baša Ernest, odvjetnik, Šrđan Sime, radnik, Vuković Josip, stol. pomoćnik, Štenta Anton, nadglednik rada i Zdravul Norbert, činovnik kod kurkomisije.

Narodni blagdan u sv. Mateju. Pišu nam odane: Najmladje društvo u Kastavčini je naše društvo „Pucka Citaonica Halubljan“. Od početka svoga ona daje svake godine par zabava. Ove se godine priredilo dvoje u svakom pogledu lijepo i uspjele. Naumila je sada dati dne 7. srpnja ples u korist Družbe sv. Cirila i Metoda i ujedno proslaviti dolično narodni blagdan.

Neće uzmanjati tamburanje, ni pjevanje. Sakupljati će se na razne načine mlijedore za Družbu. U predevčerje paliti će se kriesove, a u jutro velikog blagdana biti će svečana sv. misa, a čitavo mjesto bit će okičeno narodnim zastavama.

U kom. maloj realnoj gimnaziji u Voloskom-Opatiji, u kojoj se početkom školske godine 1912/13. otvara IV. razred odzdat će se prijamni ispit za I. razred četrnaest 8. i 9. jula i 16. i 17. septembra o. g. od 8 do 12 sati prije podne. Isti će se dan obaviti i upisivanje.

Dana 7. 8. i 9. jula od 9 do 12 sati biti će izložene u zavodskoj radionici učničke radnje na ogled roditeljima i prijateljima učenika ovoga zavoda.

## Pazinski kotar:

Iz Žminja. Ovdje se ima popuniti mjesto pošte mještja, pošto je sadašnji pošte mještaj premješten nekamo u Furjaniju. Nije nam poznato, koliko je molitva za to mjesto i koje osobe se našteču. Dočekalo je ispk, da se naša medju načelnicima i neki M., kojega preporučuju osobito toplo pazinski Talijani, što ga ne može ni male u našim ocima preporučiti.

Talijanima je slobodno u talijanskim mještima namještati svoje zemlje i istomislijene, ali im ne smije biti slobodno preporučiti ili namještati svoje ljudi i svoje namještene u čisto hrvatskim mještima, kao što je Žminj i ova občina, u kojoj inače talijanski obitelji toliko, da ih može na prato jedno ruke prebrojiti.

To je stanje stvari dobro poznato i g. ravnatelju pošte i brzjava u Trstu, počekom Pazincu, te ne vjerujemo, da bi on bio hrvatskom narodu narinuti za posto mještaj Talijana — pa znao taj za silu tomili koliko toliko hrvatski.

Takov pošte mještaj ne bi mogao valjano vršiti svojih dužnosti, nit bi mogao biti zadovoljan on niti stranke, koje imaju danomice posla s poštom, a u takovom slučaju nebi stalno imalo odayle mira ni ravnateljstvo pošta i brzjava.

## Porečki kotar:

Iz Livada. U nedjelju dne 23. pr. m. držao se na Livadama politički sastanak. Srbi mu je bila veoma važna, pa neće biti s gorega, da vam o tom par riječi saobćimo. Radilo se o regulaciji Mirne te o drijeljenju oskudnijih podpora:

Sastanak je pripravio g. Nežić, učitelj. Pohrilo je sve što je našeg i što je interesiranoga kod regulacije. Bilo je oko 800 ljudi, ponajviše iz občine opštalske, a bilo ih je i iz Kaštelira, Kaldira, Sovinjske, a dapaće i nekoj iz buzetske i bujske občine. Predsjednikom bude izabran viš. g. Sime Ćervar. O samom zatoku na regulaciji Mirne kao i o poduzećima koracima kod pol. poglavarstva u Poreču, kod e. kr. namještajstva i zem. odbora govorio je g. Ivo Sancin. Zakon je stvorio dogovorno sa vladom stari starški sabor. Ukupni trošak za uredjenje mirne proračun je na oko 3 milijuna kruna. 50 po sto od toga daje vlasta, 20 po sto provinciju, a 30 po sto okolo 900.000 K imadu da plate poreznici i to u 9 obroka, početkom od 1. aprila.

Po tome je ogroman dio udaren na poreznike. Uzmeno li u obzir sveopće siromuštvo i zadačenost našeg naroda, pa zle godine, to je gornji iznos za njega ne samo prevelik nego i ubitačan.

Najljepšu je pak to, da je zakon stvorjen pred 4 godine, a mnogi nasi nisu o tome niti znali, pa nisu pravili nikakova rekurza. Talijanska su gospoda dukako to željela, pa su nekako skrivali sam zakon, e i bi osvetili rekurze interesa. Dokazom je to, da občine nisu ništa javljale občinama, a prva je priča občina opštalska. Čudimo se, da se bar načelnik dr. Pesante nije ništa za to brinuo. Taj načelnik je i narodni zastupnik, pa bi morao gledati za dobrobit svojeg pučanstva. Ali da! To nije običaj kod Talijana. Oni spasavaju narod te stite interese pučanstva izkrivljivanjem izbornih listina i kupovanjem.

Najednom dobe ljudi platežne naloge.

Gg. Ćervar i Nežić bili su kod zemaljskog odbora i na kapetanatu u toj stvari, a sa gosp. Sancinom i na namještajstvu, te su tu stavili razne predloge s obzirom na regulaciju, da se postotak od 30 po sto što ga imadu platiti poreznici snizi, a vlasta i provincija neka povise svoj poslovni, neka se produlji rok plaćanja od 9 na 20 godina, a prvi obrok neka pada na godinu, kad započne radnju u pojedinim občinama, a ne na god. 1909. Neka se svu čestice pregledaju, pa neka budu više taksičane one, koje će od regulacije imati veću korist. U tom je smislu bila predložena i jednoglasno prihvjeta resolucija, koja se imi poslati na e. kr. namještajstvo, na c. kr. poglavarstvo u Poreču, na sve zastupnike i na zem. odbor.

Nakon toga povela se je rječ o razdjeljenju oskudnijih podpora, te se je o tome stvorila rezolucija, kojom se zahtjeva, da se u odbor ra razdjeljenje oskudnije podpore postavaju naši pouzdanići, da bude moguća kontrola te pravedna razdioba i da se predusretne zloporabama.

Nakon toga progovorio je g. Sancin o gospodarstvu i ratstvu u občinama, kako inače sada da rade kod toga.

Napokon je g. Ćervar progovorio o našem blagdanu, čime je sveršila ta lijepa i zanimljiva skupština.

Vabriško društvo za štednju i zajmore obdržavat će 14. o. m. svoju glavnu skupštinu u Vabrigi.

# Interpelacija

zastupnika prof. Matka Mandića i drugova na Njegovu  
Preuzvišenost gosp. ministra trgovine.

Kod parobrodarskog društva austrijski Loyd bila je austrijska vlada u zadnjim decenijima opetovano prisiljena, da promjeni odnosna ravnateljstva radi teških zloporuba.

Mjenjale su se osobe, ali sistem ostao je stari, ako ne gor.

Sadašnje na čelu austrijskog Loyda nalazeće se skroz i skroz židovsko ravnateljstvo ne poštuje ni društvenog statuta niti obveza preuzetih prava vlasti u odnosnoj pogodbi, premda ga vlast bogato nagradjuje i protežira.

Sadašnji ravnatelj tog parobrodarskog društva bio je, premda je inostrane i k tome još madjarski židov, nametnut društvu od banke „Union“, koja posjeduje najviše društvenih akcija. Austrijska vlada, koja nije imala niti pojma, kakvu pogibeljuju djelatnost će razviti taj čovjek kao generalni ravnatelj, pristala je dobrovoljno i potvrdila njegovo imenovanje.

Taj generalni ravnatelj bježe imenovanu sa plaćom, kakvu ni jedan austrijski ministar niti poklisan nije uzirao. Dapaće — nečuveno u analima najvećih svjetskih poduzeća — bila mu je zagotovljena tantiemu od 1, i pol po sto od cijelog bruttodoxodaka rečenog parobrodarskog društva.

Ako dakle iznosi n. pr. godišnji bruttodoxodak 18 milijuna i ako se n. pr. — što nije izključeno — jednom godišnju bilancu zaključi sa deficitom od 2 milijuna, tada taj generalni ravnatelj dobiva i u toj godini tantiemu od 270.000 K.

Kod svih većih poduzeća na kraju i na moru, koja rabe parnu silu, igra u godišnjoj bilanci najveću ulogu nabava ugljena.

Pošto se pako, kao što je običito poznato, nabavlja ugljen u Engleskoj i posto — kako je također običito poznato — Englez, koji što se tiče trgovske prakse vredno kao majstor i cijelom svetu, kod prodaje većih kvantiteta ugljena davaju providbu od 4 po sto i posto uporaba ugljena kod austrijskog Loyda iznosi na godinu preko 400.000 tonelata sa popričnom cijenom od 25 K po tonelati, predstavlja vrednost kod Loyda svake godine konsumiranog ugljena svatu od 10 milijuna kruna. 4 po sto providbe iznosi 400.000 K, ali uzprkos pomnomo pregledu bilance, nije ta providba u nijednoj rubrici zabilježena.

Sadašnji generalni ravnatelj prisilio je društvo, da uzme ravnatelja arsenala sa godišnjom plaćom od 40.000 kruna i tantiemom k tome, premda je dolična osoba Amerikanac i prema

tome inostranac. I ova činjenica stoji u drastičnom protuslovju sa odnosnim sa vlastom sklopljenim ugovorom i čini utisak, da se za popunjavanje tog toli važnog mjestu nije moglo naći sposobne osobe među mnogobrojnim inženjerima e. i kr. ratne mornarice, stabilimentu tehničko u Trstu i samoga Loydovog arsenala.

Za glavnog inspektora strojevodja imenovan je sadašnji generalni ravnatelj jednog bivšeg trećeg strojevodja, mladu i neizkušnu i za tu službu sasmati nesposobnu osobu, koja si je odmah iz nastupa svoje službe napokon občenito ogorčenje i mržnju sa strane svih Loydovih strojevodja tako, da su nekoj njegovoj kolegi voljeli prije dobe tči u zaštitenu penziju, nego da se izlože pogibiji, da počne kakav delikt ili da u samoubojstvu braže umirene, kako je to učinio onaj siromašni drugi strojevodja imenom Stafuzza, koji se je prošli mjesec utopio u istarskim vodama prije nego li je prispij u Trst, gdje ostavlja siromašnu udovicu sa dvoje djece.

Upitana od raznili novinara, zastosi se njezin suprug uzeo življenje, odgovorila je udova Stafuzza, da se je njezin suprug utopio, jer nije mogao više podnašati ona neprestana i nečuvena proganjivanja od strane inspektora strojevodja.

U svrhu, da uzmoguće rečenom inspektoru dati mjesto, ponudio je generalni ravnatelj jednog bivšeg inženjera e. i kr. ratne mornarice, koji je bio štovan rodoljub i radi svoje izobrazbe i uzornog postupanja kod svih bio oblujbljen, te ga preko noći učinio podredjenim svojeg Benjamina.

Govori se, da je novoimenovan inspektor bio užet u službu Loyda obzirom na nekoje dvojbenje poslovne odnosa u kojima je stajao sa generalnim ravnateljem, kad je ovaj bio komerciјelni ravnatelj kod društva „Adria“ na Rijeci.

Sadašnji generalni ravnatelj poslao je množinu poštenih i sposobnih članova u penziju time, što ih je proglašio bolestnima, te ih podučio, da si dadu izdati krive lječničke svjedočbe.

Ova omražena i nečuvena mjerama je za posljedicu, da se je punziski fond približao rubu propasti,

našto je momčad, kad je uvidjela, da je u pogibelji njezin sa tolikim trudom kroz godine sabrani plod, počela groziti sa generalnim strajkom.

Pošto se ovo teško pitanje raz-

# Interpellanza

del deputato prof. Matko Mandić e consorti a Sua Eccellenza il ministro del commercio.

La società di navigazione del Lloyd si trova registrata in nessuna rubrica dello stesso.

L'attuale direttore generale impose alla società di assumere un direttore dell'arsenale con un emolumento annuo di Cor. 40.000 e con una tantieme sebbene il relativo signore sia un americano e quindi un estero.

Anche questo fatto sta in drastica opposizione col relativo contratto stipulato col Governo e fa l'impressione, che per la copertura di un posto si importante non si poteva trovare persona addatta fra i numerosi ingegneri dell'i. r. marina di guerra, dello Stabilimento Tecnico in Trieste e dello stesso arsenale del Lloyd.

Il presente direttore generale assunse in qualità di capo istruttore dei macchinisti un ex terzo macchinista del Lloyd stesso, una giovane ed inesperta persona, la quale si è subito attirata un generale disprezzo ed odio da parte dell'intero corpo dei macchinisti. Tant'e vero, che molti suoi colleghi preferirono andare anzitempo in ben meritata pensione onde non esporsi al pericolo di commettere qualche delitto o pure di cercare la consolazione nel suicidio, come lo ha fatto il povero secondo macchinista Stafuzza il quale l'altro mese pose fine alla sua vita annegandosi nelle acque istriane prima di arrivare a Trieste, dove lascia una povera vedova con due creature.

Interpellata da diversi giornalisti perché il di lei marito si è tolta la vita, la vedova Stafuzza rispose, che il di lei marito si è suicidato perché non poteva più oltre sopportare le continue ed inaudite persecuzioni da parte del sopradetto capo istruttore.

Per dar posto a quel capo istruttore, il direttore generale volle umiliare un ex-ingegnere dell'i. r. marina di guerra, un distintissimo patriota e da tutti ben voluto per la sua cultura elevata e modi esemplari, facendolo di punto in bianco subalterno del suo favorito.

Si vocifera che il nuovo capo istruttore venne assunto al Lloyd mercé una incerta relazione d'interessi che lo legava al direttore generale, quando questi era direttore commerciale dell'Adria in Fiume.

Il presente direttore generale mandò un considerevole numero di questi e bravi impiegati in pensione istruendoli di farsi rilasciare falsi attestati medici.

Questa odiosa ed inaudita misura ebbe per effetto, che il fondo pensi-

pravljalo baš za vrieme aneksije Bosne i Hercegovine, koja je imala za posljedicu mobiliziranje naše vojske na granicama Srbije, došla je vlasta, čim je upoznala dalekosežnost i posljedice ovog dogodjaja, penzijskom fondu u pomoć time, što mu je osjegurala godišnju subvenciju od pol milijuna, te time spasila društvo od gotove propasti.

Radi pogibelji propasti penzijskog fonda, očekivalo se je, da će se generalnog ravnatelja predati državnom odvjetničtvu isto tako, kako bi se izručilo državnom odvjetničtvu svakog gradjanina, koji bi pred navještanjem rata kod kuće izazvao običeniti štrajk, ili da će se tog autokrata odstraniti od Lloyda.

To prisilno penzioniranje tolikih činovnika uzsledilo je s namjerom, da se na njihovo mjesto metne nove činovnike u dvostrukom broju, nove ljudi, koji nemaju pojma o pomorskoj trgovini, likvidirane ljudi i oficire, ex-parvenū itd. sa plaćama od 4000 K unaprijed.

S druge strane bio je odbit jedan mlad čovjek, koji je poznavao četiri jezika, te molio za mjesto vježbenika; čovjek, kojeg su preporučili bivši ministar trgovine, njegova ekcenlena bečki kardinal, predsjednik Lloyda i razni državni zastupnici reč bi samo radi toga, što nije imao preporuke sa strane bogatih židovskih kapitalista.

Nama je dapače u tomu pogledu poznato, da je generalni ravnatelj izjavio naprava jednoj vrlo uglednoj osobi austrijskog Lloyda na odnosno pitanje sasma hladno, da zanj nemaju nikakve važnosti sve gornje preporuke. U drugu ruku pak znademo, da je g. generalni ravnatelj preporučio osobe, koje nemaju osobito častne prošlosti, osobe, koje su sakrivile težku zloporabu i nečestnih čina.

Pod sadašnjim generalnim ravnateljem počinio je jedan glavni agent veliku prevaru, a ipak je bio pridržan u službi, premda nije nikada društvu nadoknadio štete.

Jedan drugi glavni agent bio je dođe suspendiran od službe radi krimićarenja, nu kasnije opet uzpostavljen u službu obzirom na nekoje

nečiste usluge, što ih je bio njegov brat svojedobno učinio Lloyd.

Jedan odjelni predstojnik počinio je prouzročenje a odpušten je bio sa podpunom penzijom na preporku neke vrlo ugledne osobe.

Neki capo-hangar, koji je bio također počinio raznih prouzročenja, držan je, pošto nije imao više nego 9 godina službe, kroz cijelu godinu na dopustu radi bolesti i odustalo ga se je sa penzijom, koja odgovara 10 godišnjoj službi.

Pred 3 godine ustanovilo se je kod Lloydove agencije u Carigradu, koju vodi neki barun, razne neurednosti. Mjesto, da se tog baruna izručilo sudu ili barem odustalo, dalo se mu je odpravninu od 100.000 K.

Prošle godine bijaše zamoljeno po analogu generalnog ravnatelja redarstveno ravnateljstvo u Trstu, da preko noći proveđe u privatnim stanovima Lloydovih poslužnika kućnu premještanju.

Uspjeli tih premještanja vele da je bio posvema negativan a ipak nije momčad, koju se je na ovakav način vrijedjalo, dobila nikakve zadovoljštine za nausene joj uvrijeđe.

Da se rieši solidarnih i energičnih napadaja sa strane dioničara, predlagao je taj uzor-ravnatelj na generalnoj, dne 1. junija t. g. obdržanoj skupštini dividendu od 6 i pol po sto, koja pak stoji u protuslovju sa bilancem, u kojoj je cijeli Lloydov park bio procijenjen sa 30 po sto više, nego li iznosi njegova prava vrijednost.

Obzirom na gore navedene činjenice, koje se dadu dokazati, uslobodjuju se podpisani postaviti na Njegovu Preuzvišenost gosp. ministra trgovine slijedeći upit:

1. Jesu li Njegovoj Preuzvišenosti poznate gori navedene zloporabe i neurednosti kod parobrodarskog društva Austrijski Lloyd?
2. Sto namjerava poduzeti Njegova Preuzvišenost, da se učini konactim zloporabama?

Beč, dne 27. junija 1912.

(Slijede podpisi.)

oni slava per fallire, su di che il corpo di marina vedendosi minacciato, il frutto di tanti anni risparmiato, minacciò lo sciopero generale.

Siccome questa grave vertenza si dibatteva all'epoca dell'annessione della Bosnia ed Erzegovina, la quale ebbe per conseguenza la mobilitazione del nostro esercito ai confini della Serbia, il nostro Governo misurando la portata e le conseguenze di questo avvenimento, venne incontro al fondo pensioni con ciò, che gli assicurò un'annuale sussidio di mezzo milione onde in tale guisa scongiurare lo sfacelo della società.

Per il minacciato falimento del fondo pensioni si attendeva, che il direttore generale venisse deferito alla procura di stato come ogni cittadino, il quale alla vigilia di una dichiarazione di guerra provoca nell'interno uno sciopero generale, verrebbe deferito alla procura di stato, rispettivamente che tale autocrata venisse almeno allontanato del Lloyd.

Il forzato pensionamento di tanti funzionari aveva lo scopo di assumere nuovi impiegati in doppia quantità, nuova gente, che è del tutto disposta di commercio marittimo, gente liquidata, officiali, ex-parvenù ecc. con emolumenti die Cor. 4000 impo.

All'incontro un giovine signore, che conosceva quattro lingue ed aspirava ad un posto di praticante, un signore che veniva raccomandato dall'ex ministro del commercio, da sua Eccellenza il Cardinale di Vienna, dal presidente del Lloyd e da diversi deputati alla dieta dell'impero, venne respinto probabilmente per il motivo, perché non venne raccomandato da ricchi capitalisti ebrei. A noi perfino consta, che il direttore generale rispose ad una distintissima personalità del Lloyd ad analoga domanda, che se ne infischia di tutte le suddette raccomandazioni.

Ci consta pure, che il sig. direttore generale raccomandava persone, che non avevano un'onesto passato e che si erano resi rei di gravi abusi e di azioni disoneste.

Sotto l'attuale direttore generale un agente principale ebbe a cominciare una grossa truffa, ma tuttavia fu mantenuto in servizio, nè ha mai risarcito la società.

Un altro agente principale venne bensì sospeso per contrabbando, ma fu poi ripreso per riguardo a certi odiosi servizi resi a sua volta da un suo fratello al Lloyd.

Un capo dipartimento commise un'infedeltà, ma tuttavia lo si passò fra i pensionati con piena pensione in seguito alla protezione di una personalità molto influente.

Un capo hangar commise pure diverse infedeltà e siccome non aveva che nove anni di servizio, lo si tenne ammalato per un anno e venne licenziato con una pensione corrispondente a dieci anni di servizio.

Circa tre anni fa vennero constatate presso l'agenzia del Lloyd a Constantinopoli, a capo della quale si trovava un barone, delle gravi irregolarità. Ma anziché di deferire quel barone ai Tribunali oppure almeno di licenziarlo, gli venne assegnata una facilitazione di C. 100.000.

L'altro anno venne per ordine del suddetto sig. direttore generale ricercata la direzione di polizia in Trieste di effettuare durante la notte nelle abitazioni private dei camerieri del Lloyd austriaco delle perquisizioni.

Si dice, che il risultato di queste perquisizioni sia stato del tutto negativo, ma tuttavia il corpo di marina in tale maniera vilipeso non ebbe alcuna soddisfazione per le offese patite.

Onde scongiurare un solidale ed energico attacco da parte degli azionisti questo modello di direttore propose all'adunanza generale tenutasi addi 1. giugno a. c. un dividendo di 6%, dividendo, che sta in contrapposizione col bilancio, perché l'intero parco natante del Lloyd venne stimato nel bilancio con 30% in più del suo valore reale.

Con riguardo a tutti questi fatti dimostrabili i sottoscrittori si permettono di interpellare Sua Eccellenza il sign. ministro di commercio:

1. Sono a cognizione di Vostra Eccellenza i suesposti abusi ed irregularità presso la società di navigazione del Lloyd austriaco?

2. Cosa intende Sua Eccellenza ad intrapendere onde porre fine a tali abusi?

Vienna li 27. giugno 1912.

(Seguono le firme.)



Pošto je radi više razloga neobhodno potrebito, da bude prisutno što više članova, to ih odbor ovim putem najljepe moliti, da se svi odazovu pozivu. Uz ostalo govorit će se i o ustanovljenju podružnice Družbe u Vabrigi. Skupštini će predsjedati g. dr. Prudan iz Poreča. Početak točno u 2 sati p.p. Članovi! Pokažite, da Vam je doista stalno do toga, da naše društvo na preduje, što će biti nama svima na korist i čast.

## Razne primorske vesti.

† Dr. Albin Bráš. Česki narod izgubio je velikog sina, mi Hrvati dobrog prijatelja. Ponedjeljak 1. srpnja umro je u Razoku pri Pragu profesor Albin Bráš, austrijski ministar poljodjelstva. Bolovao je dugo i to je bila naša nesreća, jer da je bio krepak i zdrav, bio bi se bavio više ministarskim poslovima i naš bi narod u Dalmaciji i Istri bio očutio velike pogodnosti od Bráševog ministarstva.

Pokojnik bio je rođen godine 1851. u Trebištu u Moravskoj. Svršivši pravne nauke, bio je profesor narodnoga gospodarstva na visokoj školi u Pragu, prije na njemačkoj, a poslije na češkoj.

Ministar je bio dva puta. Godine 1909. od 10. febra do 20. oktobra. Toga dana dao je ostavku, jer je ministarsko vijeće odlučilo, da preporuči Cesaru na potvrdu školske zakone za dolnu Austriju, po kojim se je narodu Českomu u toj zemlji uzimala pravica, da može imati svojih škola. Novembra 1911. bio je opet imenovan ministrom poljodjelstva.

Hvalili su ga kao vrlo učenoga i blagog čovjeka. Pokojni je Bráš bio jedan od vodja "staročeške" stranke, koju su mladi potpisnici iz zemaljskoga i državnog sabora, ali napokon i sami prihvatali način one stranke ozbiljnijih, učenih i radnih ljudi.

Pokojnik je imao za ženu gospожu Libušu, kćer Ladislava Riegera, svojedobnog vođe češkog naroda, a ta gospожa je u tuncu Frano Palackomu velikom uskrisiteviju i političaru Českomu.

Skoro istu uru prošli ponedjeljak kad su odkrali spomenik Palackomu u zlatnom Pragu, njegova je umaka u nedalekom Razoku sklapala na vječni san oči svomu vjernom suprugu i sljedbeniku njezinog đeda i oca. Tako je na svetu!

Pokojnik ministar zašao je ovih zadnjih godina u naše Opatijsko Primorje i rado sešao iz Lovrana dalje put Moščenice Drage. Našim je zastupnicima nekom prigodom rekao: Ja Vam vjerujem, kad prijavljate, kako je Vašemu puku teško u onim stranama, gdje žive samo od pojedinstva, jer sam na svoje oči vidio, kako je trud i muka u onim preizidam i plitkoj zemlji.

Ovo malo riječi neka je na uspomenu velikog Slavena i prijatelja nas Hrvata od Primorja, a ujedno utjeha gospodnji udovi Brášovoj, neka znade, da se mi pokojnika zahvalno spominjeno!

Velike svečanosti u Pragu. Od subote kroz tri dana obdržavao se u Pragu, zlatnoj prijestolnici naše braće Čeha veliki sokolski slet, uz još druge velike svečanosti. U te dane skupili se u zlatnom Pragu predstavnici iz svih slavenskih zemalja iz Austrije i izvan Austrije, a pored toga još predstavnici iz Pariza, Londona i Bruselja. Sokolaši i sokolašice je bilo prisutno preko 36.000, a vježbalo ih je u jedanput skupno ravnio 10.000, dok još 3000 Sokolaša s tima nije moglo vježbati radi pomanjkanja prostora. Tim sokolskim svečanostima prisustvovali su i ministri Husarek i Trnka.

Imenovanja sudaca. Ministar pravosuđa imenovao je c. k. sudcem i upraviteljem kot. suda u Motovunu g. Ivana Nežića sudca u Krku: G. dr. Hermanna

Ferjančića sudca u Podgradu kot. sudcem i upraviteljem suda u Ajdovščini.

Kot. sudcem imenovan je sudac Dr. Karlo Kruuseneg u Kopru za Trst; Her. menegild Petris u Vodnjanu za Rovinj, Dr. Josip Leonetlio za Motovun, Dr. Karlo Milić za Pazin, Dr. August Trevisan za Kopar i Leonhard Vinci za Goricu.

Sudešma bijahu imenovani ovi pristušnici: Dr. Ivan Scomerski u Puli, Dr. Konradin Michelini u Červinjau, Dr. Guido Vida u Tržiću, Dinko Pajalić u Krku, Josip Rojec u Šežani, Eugen Marković u Vodnjanu, Dr. Josip Cosulich u Motovunu, Kostantin Marušić u Puli, Guido Premuda u Motovunu, Dr. Oskar Petronio u Bujama, Fran Boškin u Kopru, Guido Petronio u Gradiški, Dr. Julijo Arbanassich u Kopru, Atojaj Žigon u Podgradu, i Dr. Mirko Smačić u Voloskom.

Savjetnik zemaljskog suda i predstojnik kot. suda u Ajdovščini gosp. Hinko Lasić imenovan je savjetnikom zemaljskog suda u Gorici; kot. sudac Rudolf Sterle imenovan je zemaljskim savjetnikom u Gorici te kot. sudac Dr. Rudolf barun Rinaldini savjetnikom trgovacko-pomorskog suda u Trstu.

Na državnoj gimnaziji u Pazinu imenovan je g. Dr. Vjekoslav Belušović pri vremenim učiteljem.

**Djevojka** iz Kranjske želi službu u kakovom župništu (plovanijima) kraj mora. — Naslov u upravi.

**Olovke** glasoviti budujevački pravac izvod tucel 40 h. Na malo ca. 80—96 hektara. Trgovci zasluzi 50%. Uzorki: 30 tuceta na izbor, cedrovina, 6-uglasti, takodje crnlaste olovke K 12. Dobije se kod Adolf Weber, Budejovice (Česka) br. 143.

**Švelja** za bijelo rublje i čenska odjela preporuča se slavenskim obiteljima Pule. Adresa u uredništvu.

## Poziv

redovitoj glavnoj skupštini „malo-losinjskog društva za ščednu i zajmovo“, koja će se držati u nedjelju duo 21. Jula u 5 i pol po podne u dvorani „Hrvatske članionice“.

DNEVNI RED:

1. Čitanje zapisnika prešle redovite glavne skupštine.
2. Izvješće upravnog odbora o poslovanju u god. 1911.
3. Odobrenje obraćuna za 1911.
4. Promjena pravila.
5. Izbor upravnog odbora.
6. Izbor nadzornog odbora.
7. Razno.

Odbor.

## „CROATIA“

osiguravajuća zadruga u Zagrebu.  
Utemeljena godine 1884.

Povjerenik za Pulu i okolicu: Lacko Krži u Pulli.

Centrala: Zagreb, u vlastitoj palati, ugao Marovske i Preradovićeve ulice.

Podružnica u Trstu, via del Lavatoio br. 1. II. kat. Telefon br. 2594.

Glavna zastupstva: Ljubljana, Novi Sad, Osijek, Rijeka i Sarajevo.

Ova zadruga prima uz povoljne uvjete slijedeće vrsti osiguranja:

### I. Na ljudski život:

1. osiguranja glavnica za slučaj doživljaja i smrti,
2. osiguranja miraza,
3. osiguranja životnih renta;

### II. Protiv štete od požara:

1. Osiguranja zgrada (kuća, gospodarskih zgrada, tvornica),
2. Osiguranja pokretnina (pokućstva, dućanske robe, gospodarskih strojeva, blagova i t. d.).

3. Osiguranja poljskih plodina (žita, sjemeni i t. d.);

### III. Staklenih ploča protiv razlupa.

Zadržana imovina u svim odjelima iznosi K 2,319,068.21

Od toga temeljna glavnica K 800.000— Godišnji prihod premije s pristojbama K 1,221,748.41

Isplaćene odštete K 4,323,268.44

Sposobni posrednici i akviziteri na međešuju se uz vrlo povoljne uvjete.

○ ○ JEFTINO I BRZO. ○ ○

## CEDULJICE

za sv. ispovjed i pričest

izrađuju

NARODNA TISKARA

LAGINJA i dr. — PULA

VIA GIULIA 1.

○ ○ JEFTINO I BRZO. ○ ○

## OLOVKE

u korist družbe sv. Cirila i Metoda dobjavaju se u

tiskari Leginja i drug. u Pulli ulica Giulia 1. uz cenu od 2 do 10 para.

Uložne knjžice za „PUELICU“ mogu se dobiti u tiskari Leginja i dr., Pula.

## POZOR RODOLJUBI!

ZAHTEVAVAJTE POSVUDA  
:: NASE IGRAČE KARTE ::

## PRIMORKA

PRODAJU SE U TISKARI, PAPIRNICI I KNJIGOVEŽNICI LAGINJA i dr. PULA.

■ SVOJ K SVOMU! ■

## TISKARA I KNJIGOVEŽNICA LAGINJA i DR.

■ ULICA GIULIA, 1. PULA ULICA GIULIA, 1. ■

preporuča se za

tiskarske, knjigovežke i galerijske radnje.

Solidna izrada pečata iz gume.



Imade u zalihi

tskancice i knjige za p. n. občine, crkve, škole, o-tvornike, posušnjice, konsumna društva, trgovacke knjige, pisanke za škole, kao i sve pisarske i risarske potrebitino.

